

## **Z A P I S N I K**

**sa 7. sjednice Zakonodavnog odbora, održane 14. februara 2013. godine**

Sjednica je počela u 12 sati.

Sjednici su prisustvovali sledeći članovi/ce Odbora : Džavid Šabović (predsjednik Odbora), dr Miodrag Vuković, Luid Škrelja, Željko Aprcović, Marta Šćepanović, Radovan Obradović, Zorica Kovačević, Veljko Vasiljević, Emilo Labudović, Velizar Kaluđerović i Azra Jasavić.

Sjednicom Odbora predsjedavao je Džavid Šabović, predsjednik Odbora.

Sjednici Odbora su, u svojstvu predstavnika predlagača zakona, prisustvovali: poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak i poslanik Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić.

Predsjednik Odbora, Džavid Šabović predložio je da se dnevni red proširi sa još dvije tače i to: Predlogom zakona o dopunama o dopunama Zakona o državnoj revizorskoj instituciji, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta i Amandmanom na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje, koji su podnijeli poslanici Pozitivne Crne Gore.

Sjednicu su pratili predstavnici medija.

Jednoglasno je predlog Predsjednika Odbora prihvaćen i dnevni red sa ukupno deset tačaka usvojen i u konačnom glasi:

### **DNEVNI RED**

**1.PREDLOG ZAKONA O CRNOGORSKOJ RAZVOJNOJ BANCI, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta;**

**2.PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI, koji su podnijeli poslanici Pozitivne Crne Gore;**

**3.PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta;**

**4.PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta;**

**5. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKCIZAMA, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta;**

**6.PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONCESIJAMA, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta;**

**7.PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta;**

**8.PREDLOG DEKLARACIJE O UBRZANOM RAZVOJU ENERGETIKE, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta;**

**9. PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta;**

**10.AMANDMAN (1) NA PRELOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE koji su podnijeli poslanici Pozitivne Crne Gore.**

### **Prva tačka dnevnog reda**

**PREDLOG ZAKONA O CRNOGORSKOJ RAZVOJNOJ BANCII, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je poslanica Branka Bošnjak. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača i kraće rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5, kojim je propisano da se Zakonom, u skladu sa Ustavom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru .

Odbor je ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane :

### **AMANDMAN 1**

Naziv zakona mijenja se i glasi :**„ZAKON O CRNOGORSKOJ RAZVOJNOJ BANCII”**  
Iznad naziva zakona , u desnom uglu , dodaje se riječ **"PREDLOG"**

## **AMANDMAN 2**

U nazivu člana 2 i u stavu 2 riječ **"misija"** zamjenjuje se riječju **"cilj"** .

## **AMANDMAN 3**

U članu 15 stav 1 poslije riječi **"Crnogorske razvojne"** dodaje se riječ **"banke"**

## **AMANDMAN 4**

U članu 16 stav 1 , u nazivu člana 18 riječ **"ovlaštenja"** zamjenjuju se riječju **"ovlašćenja"** , dok u članu 20 stav 2 tačka 3 riječ **"ovlaštenjima"** zamjenjuje se riječju **"ovlašćenjima"** .

## **AMANDMAN 5**

U članu 20 stav 1 riječ **"pobliže"** zamjenjuje se riječju **"bliže"** .

U članu 20 stav 2 tačka 2 riječ **"njihova"** zamjenjuje se riječju **"njihovog"**.

U članu 20 stav 2 tačka 4 riječ **"provođenju"** zamjenjuje se riječju **"sprovođenju"** .

## **AMANDMAN 6**

U članu 24 stav 2 broj 6 zamjenjuje se brojem 7 .

### **\*Tehničke greške :**

\*U članu 3 stav 3 znake interpukcije " potrebno je brisati .

\*U članu 4 stav 2 riječ "provoditi" zamjenju se riječju "sprovoditi".

**PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA , PA ISTI , shodno članu 150 stav 3 , POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA , i o njima Skupština posebno ne odlučuje .**

Odbor je konstatovao da je ovaj zakon potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore .

Odbor je konstatovao da , sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom , postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini .

Odbor je evidentirao određene slovne i pravno - tehničke greške u Predlogu zakona , koje Služba Skupštine u saradnji sa predstavnikom predlagača zakona treba da otkloni u fazi pripreme teksta Predloga zakona za objavljivanje .

Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Marta Šćepanović , članica Odbora .

## **Druga tačka dnevnog reda**

### **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI, koji su podnijeli poslanici Pozitivne Crne Gore**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložio je poslanik Mladen Bojanić. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagača i kraće rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5, kojim je propisano da se Zakonom, u skladu sa Ustavom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru .

Odbor je ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane :

#### **AMANDMAN 1**

Naziv zakona mijenja se i glasi :

„ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI"

Iznad naziva zakona , u desnom uglu , dodaje se riječ "PREDLOG"

#### **AMANDMAN 2**

##### **Član 1**

U članu 1 Predloga zakona , kojim se mijenja član 16 osnovnog zakona stav 3 mijenja se i glasi : „Poreski organ je dužan da na kraju svakog kvartala u godini objavi na svom web portalu spiskove poreskih dužnika iz stava 1 tačka 7 ovog člana" .

**PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA , PA ISTI , shodno članu 150 stav 3 , POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA , i o njima Skupština posebno ne odlučuje .**

Odbor je konstatovao da je ovaj zakon potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore .

Odbor je konstatovao da , sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom , postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini .

Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Zorica Kovačević , članica Odbora .

### **Treća tačka dnevnog reda**

#### **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je poslanica Branka Bošnjak. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača i kraće rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

Odbor je ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Odbor je odlučio da podnese sledeće amandmane:

#### **AMANDMAN 1**

Naziv zakona mijenja se i glasi:

„ ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA“

Iznad naziva zakona, u desnom uglu, dodaje se riječ „PREDLOG“.

#### **AMANDMAN 2**

Član 1 ovog Predloga zakona mijenja se i glasi:

„U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ( Sl.list Crne Gore br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11 i 14/12) u članu 5 stav 1 poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:

11) prihodi od kapitalne dobiti.“

#### **AMANDMAN 3**

Član 2 ovog Predloga zakona mijenja se i glasi:

## Član 2

Poslije člana 8 dodaju se tri nova člana koja glase:

### Povećanje poreske osnovice

#### Član 8a

Poreska osnovica iz člana 7 ovog Zakona povećava se:

- 1.za troškove koji se odnose na privatni život akcionara i zaposlenih, uključujući i pripadajući porez na dodatnu vrijednost,
- 2.za skrivene isplate dobiti,
- 3.za troškove prisilne naplate poreza ili drugih davanja,
- 4.za kazne koje izriče mjerodavno tijelo,
- 5.za zatezne kamate između povezanih lica.

Za rashode navedene u stavu 1 ovog člana ne povećava se poreska osnovica ako se oporezuju porezom na dohodak.

Troškovi iz stava 1 tačke 1 ovoga člana su:

- 1.troškovi koji se odnose na privatni život dioničara ili člana društva ili sa njima povezanim osobama, uključujući troškove upotrebe dobara u vlasništvu ili najmu obveznika,
- 2.troškovi koji se odnose na privatni život drugih osoba, uključujući troškove dobara u vlasništvu ili najmu obveznika,

Skrivenim isplatama dobiti iz stava 1 tačka 2 ovog člana smatraju se posebno:

- 1.davanje određenih koristi akcionaru ili članu društva ili s njima povezanim osobama uz naknadu nižu od tržišne, uključujući i povoljniju kamatu,

2.plaćanje veće naknade akcionaru ili članu društva ili s njima povezanim osobama za dobra ili usluge od vrijednosti dobara, usluga ili koristi koje je dioničar ili član društva s njima povezana osoba dala društvu,

3.davanje dobara ili usluga akcionaru ili članu društva ili s njima povezanim osobama u vrijednosti većoj od vrijednosti dobara, usluga ili koristi koje je akcionar ili član društva ili s njima povezana osoba dala društvu,

4.omogućavanje dioničaru ili članu društva ili s njima povezanim osobama drugih koristi za koje nema pravne osnove.

Poreske olakšice,oslobađanja,podsticaji

#### Član 8b

Poreski obveznici koji obavljaju djelatnost na području opština koja koriste sredstva iz Egalizacionog fonda i zapošljavaju više od pet zaposlenih na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenih ima prebivalište i boravište na teritoriji te opštine, plaćaju porez na dobit u visini 25% od propisane poreske stope.

Smatra se da poreski obveznik iz stava 1 ovoga člana zapošljava zaposlenog na neodređeno vrijeme ako je zaposleni proveo u radnom odnosu kod poreskog obveznika i imao prebivalište i boravište na području te opštine najmanje devet mjeseci u poslovnoj godini.

Poreski podsticaji za ulaganja

#### Član 8c

Na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu najmanje 500.000 Eura, porez na dobit plaća se po stopi od 9% deset godina od godine početka ulaganja, uz uslov da se u tom razdoblju osigura zapošljavanje najmanje 10 zaposlenih, počevši od isteka prve godine ulaganja.

Na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu najmanje 1.000.000 Eura, porez na dobit plaća se po stopi od 7% deset godina od godine početka ulaganja, uz uslov da se u tom razdoblju osigura zapošljavanje najmanje 30 zaposlenih, počevši od isteka godine ulaganja.

Na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu najmanje 3.000.000 Eura, porez na dobit plaća se po stopi od 3% deset godina od godine početka ulaganja, uz uslov da se u tom razdoblju osigura zapošljavanje najmanje 50 zaposlenih, počevši od isteka prve godine ulaganja.

Na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu najmanje 10.000.000 Eura, porez na dobit plaća se po stopi od 0%, deset godina od godine početka ulaganja, uz uslov da se u tom

razdoblju osigura zapošljavanje najmanje 100 zaposlenih, počevši od prve godine ulaganja.

Ukupna poreska povlastica koju investitor može iskoristiti tokom trajanja roka plaćanja povlašćene stope poreza na dobit, ne može prelaziti iznos samog ulaganja. Iznos poreske povlastice utvrđuje se kao razlika poreza na dobit izračunata primjenom propisane stope i stope iz ovog člana.

Ako poreski obveznik korisnik poreskih povlastica smanji broj zaposlenih utvrđen odredbama ovog člana, prestaje mu pravo korišćenja tih povlastica za cijelo razdoblje za koje su odobrene, uz obavezu povraćaja sredstava ostvarenih korišćenjem odobrenih povlastica uvećanih za svotu zakonske zatezne kamate..

Poreskom obvezniku korisniku poreskih povlastica kome je ukinuto pravo njihovog korišćenja, ne mogu se ponovo odobriti poreske povlastice.

U iznos ulaganja iz stav 1,2,3 i 4 ovog člana ne uračunava se vrijednost zemljišta i građevina starijih od jedne godine te ranije korišćena oprema, unesena kao ulog.

#### **AMANDMAN 4**

Član 3 i 4 ovog Predloga zakona brišu se.

#### **AMANDMAN 5**

Član 5 ovog Predloga zakona mijenja se i glasi:

Član 28 mijenja se i glasi:

„Stopa poreza je proporcionalna i iznosi 15 % od poreske osnovice.

#### **AMANDMAN 6**

Član 6 ovog Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore a primjenjivaće se od 1. aprila 2013.godine.”

**Predstavnica predlagača zakona je prihvatila amandmane Odbora pa shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore.

Odbor konstatuje da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predloženi Zakon bude usvojen u Skupštini .

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Radovan Obradović, član Odbora.

#### **Četvrta tačka dnevnog reda**

### **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je poslanica Branka Bošnjak. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača i kraće rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5, kojim je propisano da se Zakonom, u skladu sa Ustavom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru .

Odbor je ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane :

#### **AMANDMAN 1**

Naziv zakona mijenja se i glasi : „ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA"

Iznad naziva zakona , u desnom uglu , dodaje se riječ „PREDLOG"

#### **AMANDMAN 2**

##### **Član 1**

Uvodna rečenica člana 1 Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Član 10 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl.list RCG" br.65/01, 12/02 ,37/04, 29/05, 78/06 ,04/07 i „Sl.list Crne Gore" 86/09, 73/10, 40/11, 14/12) mijenja se i glasi : "

#### **AMANDMAN 3**

##### **Član 3**

Član 3 Predloga zakona mijenja se i glasi : „Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1.aprila 2013.godine ".

**PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA , PA ISTI , shodno članu 150 stav 3 , POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA , i o njima Skupština posebno ne odlučuje .**

Odbor je konstatovao da je ovaj zakon potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore .

Odbor je konstatovao da , sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom , postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini .

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik dr Miodrag Vuković , član Odbora .

### **Peta tačka dnevnog reda**

**PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKCIZAMA, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta;**

U ime predlagača zakona ovaj Predlog zakona obrazložila je poslanica Branka Bošnjak. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača i kraće rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

Odbor je ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Odbor je odlučio da podnese sledeće amandmane:

### **AMANDMAN 1**

Naziv zakona mijenja se i glasi:

„ ZAKON O IZMJENI ZAKONA O AKCIZAMA“

Iznad naziva zakona, u desnom uglu, dodaje se riječ „PREDLOG“.

### **AMANDMAN 2**

Uvodna rečenica člana 1 mijenja se i glasi:

„U zakonu o akcizama ( Sl.list Crne Gore br. 65/01, 12/02, 76/05, 50/09, 78/10, 40/11, 61/11 i 28/12 ) u članu 43 stav 2 mijenja se i glasi:”

**Predstavница predlagača zakona je prihvatila amandmane Odbora pa shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore.

Odbor konstatuje da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predloženi Zakon bude usvojen u Skupštini .

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Željko Aprcović, član Odbora

### **Šesta tačka dnevnog reda**

**PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONCESIJAMA, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je poslanica Branka Bošnjak. Odbor se nije izjasnio o ovom Predlogu zakona jer je poslanica Bošnjak tražila odlaganje izjašnjenja zbog potrebnih dodatnih konsultacija.

### **Sedma tačka dnevnog reda**

**PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je poslanica Branka Bošnjak. Odbor se nije izjasnio o ovom Predlogu zakona jer je poslanica Bošnjak tražila odlaganje izjašnjenja zbog potrebnih dodatnih konsultacija.

### **Osma tačka dnevnog reda**

**PREDLOG DEKLARACIJE O UBRZANOM RAZVOJU ENERGETIKE, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta**

U ime predlagača ovaj Predlog deklaracije obrazložila je poslanica Branka Bošnjak. Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ove deklaracije sadržan je u članu 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština Crne Gore donosi druge propise i opšte akte (odluke, zaključke, rezolucije, deklaracije i preporuke).

Odbor je ocijenio da je ovaj Predlog deklaracije, uz odgovarajuću amandmansku korekciju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Iz tog razloga Odbor je odlučio da podnese sljedeći amandman:

#### **AMANDMAN**

Uvodni tekst ispod preambule mijenja se i glasi:

**„Skupština Crne Gore 25.saziva, na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, na sjednici trećeg vanrednog zasijedanja u 2013.godini, dana \_\_\_\_\_, donijela je“**

**PREDSTAVNICA PREDLAGAČA DEKLARACIJE SAGLASILA SE SA AMANDMANOM ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJE SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA DEKLARACIJE i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.**

Odbor je konstatovao da je ovu deklaraciju potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore.

Odbor je konstatovao da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predložena deklaracija bude usvojena u Skupštini.

Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Marta Šćepanović, članica Odbora.

#### **Deveta tačka dnevnog reda**

**PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je poslanica Branka Bošnjak. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača i kraće rasprave Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

Odbor je ocijenio da je ovaj Predlog zakona, uz odgovarajuće amandmanske korekcije, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Iz tog razloga Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

#### **AMANDMAN 1**

Naziv zakona mijenja se i glasi:

**„ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI“**

Iznad naziva zakona, u desnom uglu, dodaje se riječ **„PREDLOG“**.

#### **AMANDMAN 2**

Član 1 ovog Predloga zakona mijenja se i glasi:

„U Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni list RCG“, br.28/04, 27/06, 78/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 17/07, 73/10, i 40/11), poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

**„Zarade lica iz člana 31 i člana 45 ovog zakona ne mogu biti veće od zarade poslanika u Skupštini Crne Gore.“.**

#### **AMANDMAN 3**

Nakon člana 1 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 2

Član 58 mijenja se i glasi:

„Predsjednik Senata ima pravo na zaradu u iznosu koji je određen za poslanika Skupštine Crne Gore a član Senata na zaradu koja je manja 10% od zarade predsjednika Senata.“.

Dosadašnji član 2 postaje član 3.

**PREDSTAVNICA PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASILA SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

Odbor je konstatovao da je ovaj zakon potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore.

Odbor je konstatovao da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Željko Aprcović, član Odbora.

#### **Deseta tačka dnevnog reda**

#### **AMANDMAN (1) NA PRELOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE koji su podnijeli poslanici Pozitivne Crne Gore**

Amandman je obrazložio poslanik Mladen Bojanić nakon čega je Odbor ocijenio sledeće:

Odbor je razmotrio amandman koji su podnijeli poslanici Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić i Azra Jasavić, i sa stanovišta svoje nadležnosti, ocijenio da je isti pravno prihvatljiv.

Odbor je konstatovao da amandman postaje sastavni dio ovog Predloga zakona jer je podnjet od strane podnosioca Predloga zakona.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik dr Miodrag Vuković, član Odbora.

Sjednica je završena u 12 sati i 25 minuta.

**SEKRETAR ODBORA**  
Snežana Kaluđerović

**PREDSJEDNIK ODBORA**  
Džavid Šabović